

Adesua 18: 5 Brodo, 2 Apataa Nam, Ne 5,000 Ye Nna Ye Nka

Asem Titire a Efa Ho

Se yede yen gyidi si Yesu so a, yebahunu se owo tumi se obehwe yen so.

Bible Asem a Eda Ho Foforo

Yohane 6:1-14

Bible Asem

“Yesu Kristo te saa ara nnera, nne, ne daa nyinaa.” (Hebrifo 13:8, NA-TWI).

Anwonwase a Yeye Se Mma No Sua:

Mma no besua se Onyankopon betumi de biribiara a yema no ye adwuma.

Mma no bedwene okwan a wobefa so de nea wowo beboa afoforo.

Mma no bete ase se Yesu hwe yen ahokyerere ho na ope se yehwe afoforo ho nso.

Nneema a Yehia Ama Nketenkete Kuw:

- ☐ Bible
- ☐ Din nsenkyerenne
- ☐ Nkyenkyemma baako mma baako pɔtee

Dwumadi: Fa Basket No Mfa

- ☐ Basket ketewa anaa kuruwa ketewa
Printout 1, baako mma kuw biara
- ☐ Makaa
- ☐ Biribi a ebema yebanya dwom anaa nnwom so agoro

Dwumadi: Wobema Anaa?

- ☐ Printout 2, adee a yede di dwuma da biara, nnwuma, anaa nsem
- ☐ Paw: Sen "AANE" kɛse ne "MENNYE SURE" mma afã biara wo dan no mu

Dwumadi: "Hwe So Nkyerɛwdee" Ama Obi a Ohia Mmoa

- ☐ Nsateaa dua papa anaa krataa a wɔde ahyɛ ase a emu da ho (baako mma baako)
- ☐ Nkuto, makaa, anaa nkuto nsukɔbere a wɔabɔ ho nwera
- ☐ Adesoa (akoma, anim dɛ, nkɔfa, ne nea ɛte saa)
- ☐ Paw: Glue nsukɔbere, tissue, anaa nneema a ɛye ketewa a wɔde bɔ ho fɛfɛɛɛ

Nneema a Yehia Ama Kɛse Kuw:

- ☐ Bible
- ☐ Adesoa anaa kandy, ɛye dodo a ebeye ma kuw no nyinaa
- ☐ (Paw) Basket anaa kuruwa
- ☐ (Paw) Printout 1, nsɔso a ebema wotumi kye ma akuafoɔ no nyinaa

Nneema a Ehihia Ama Agorɔ

Agorɔ: Brodo ne Nam Tɔ

- ☐ Basket abien anaa nkuto abien
- ☐ Bean bags anaa abɔɔ ketewa a wɔakyerew so “brodo” ne “nam” (anaa nsema a wɔatintim brodo ne nam ho)

Agorɔ: Aka No Ho Ntemntem Agorɔ

- ☐ Nkuto ketewa 12 anaa basket 12
- ☐ Nnobaeɛ plastik a wɔde bɔ agorɔ
- ☐ Bean bags anaa nneema ketewa, ne bere a wɔde behwe (timer)

Agorɔ: Brodo Num ne Nam Mmienu Gyina-Yɛ Agorɔ

- ☐ Mmusika (music)
- ☐ Nsema a wɔatwitwa sɛ nam ne brodo (anaa nsema a wɔadwene mu aye ho mfonini)

Agorɔ: Basket Gyegye Nsɔhwe (Basket Balance Challenge)

- ☐ Basket
- ☐ Abɔɔ ketewa
- ☐ Bean bags anaa nnobaeɛ a wɔde bɔ agorɔ

Agorɔ: Brodo Hwehwe Agorɔ (Bread Hunt Scavenger Game)

- ☐ Nsema a wɔatwitwa sɛ brodo (krataa anaa foam) a wɔahintaw wɔ dan no mu

Nketenkete Kuw Da Mmerɛ 1

Minit 15

Kyɛ din nsɛnkyerɛnne ne nkyɛnkyɛmma. Paw dwumadi baako a ɛwɔ ase ha sɛ mobɛyɛ ne mma no sɛ wɔredi wɔn nkyɛnkyɛmma.

Kyɛ Na Tie

Paw 1

Bisa mma no sɛ wɔmfɔ wɔn anigye ne awɛrɛhow a ɛyɛ kɛsɛ ne ketewa a esii wɔn nne anaa nna a atwa mu mmerɛ baako mu.

Paw 2

Bisa mma no sɛ wɔnyɛ wɔn ho nsakrae de kyɛrɛ wɔn ho sɛnea wɔtɛ nne a wɔde “Ehe na Wode Wo Ho?” afidie no bɛyɛ.

Bɔ Mpae Ka Ho

Fa mpaeɔ ho nsem mfi mma no nkyɛn. Kuw panyin anaa ɔba bi betumi abɔ mpae ma kuw no nyinaa, anaa panyin betumi aboa mma no mmienyɛ nyinaa ma wɔbɔ mpae ma wɔn ho.

Asemisa a Wode Bɛhyɛ Ase

- “Wopernaa kyɛ biribi ketewa ma nnipa bebree da bi?”
- “Dɛn na ɛsi?”
- “Na ɛyɛ dodo ma obiara?”
- “Sɛ wokyɛ a na ɛyɛ dɛn?”
- “Na ɛyɛ dɛn anaa ɛyɛ mmerɛ? Adɛn nti?”

“Ennɛ, yɛbɛtɛ asem fa abɔfra ketewa bi ho a ɔkyɛ n’adidipɔn ketewa, na Yesu yɛ anwonwade kɛsɛ de so hwɛ nnipa bebree so. Momma yɛnhunu sɛnea Yesu de dodo kyɛ obiara!”

Dwumadi: Fa Basket No Mfa

Asemfua Titire: Sɛ yɛdɛ nea yɛwɔ no to Yesu nsa a, ɔdɛ bɛma yɛn dodo kɛsɛ.

Nneɛma a Yɛhia:

- ☐ Basket ketewa anaa kuruwa ketewa
- ☐ Printout 1 – Nkyɛrɛwee kɛsɛ a wɔakyɛrɛ adeɛ anaa nsem

- ☐ Makaa
- ☐ Biribi a ebema yebenya dwom so agoro

Nhyehyɛ:

Siesie nkyerɛwee kɛse no sɛ wobɛbo ho mfiase na wotwa wɔn mu.

Fa nkyerɛwee no nyinaa gu basket no mu anaa kuruwa no mu.

Ma mma no nyinaa ntena ahyia wɔ fam anaa wɔpon ho.

Ka kyere wɔn sɛ wobeye agoro bi a ebɛboa wɔn adwene sɛnea Yesu de nea yɛma no ye adwuma — sɛ eye ketewa mpo!

Ahintaesɛm:

Bɔ dwom mmerɛw bere a mma no refa basket no ma ho wɔ ahyia no mu.

Akyiri mmerɛ 10–15, gyina dwom no.

Ɔba a ɔwɔ basket no mfa nkyerɛwee baako mu na ɔkenkan mu. (Sɛ ɔntumi nkenkan a, panyin betumi akenkan ama no.)

Bisa asemmisa a edi so sɛ:

- **“Edɛn na Yesu betumi de eyi aboa obi?”**
- **“Sɛnea ebeye a ɔde bɛda ɔdo anaa ɔdo kyere?”**
- **“Wopernaa yɛɛ biribi te sɛ eyi da?”**
- **“Adɛn nti na wope sɛ yɛde eyi to Yesu nsa?”**

“Sɛnea yɛte no, bere bi yɛte nka sɛ nea yɛwɔ no nye dodo — ampa ara, yɛntumi mma dodo, anaa yɛte sɛ yeye ketewa. Nanso Yesu betumi afa adidipɔn ketewa, asem pa ketewa, anaa mpaɛbo ketewa de aboa afoforo. Yesu betumi aye nneɛma kɛse mpo de nea yɛde ketewa na yɛma no!”

Akɔsom Kɛse

Mmoments 10-15

Ma asuafoɔ no akwaaba kɔ Crossroads na ka kyere wɔn sɛ wopɛ sɛ wɔbaɛ ha saa nnawɔtwe yi.

Nhyehyɛ Ahohia a Wobetumi Asɔre Wɔso

“Hwan Ne Yesu” Frafra Ne Mmrane

Mpaebɔ Ho Nsenkyerɛnne: “Onyankopɔn, Woyɛ Ɔwɔ Tumi Efisɛ...”

(Ka nea ɛkae wo sɛ Onyankopɔn yɛ ɔwɔ tumi — te sɛ nsoromma, po, anaa anwonwade a wokae sɛ wokenkan ho.)
Dwom Foforo Afiase: “Victory” a Go Fish yɛe

Mpaebɔ Mfiase

Ka kyere mmofra no sɛ sɛ woguan wɔn ani na wɔde wɔn nsam hyia a, ɛbɛboa wɔn sɛ wobetena dwoodwo na wommo wɔn ho adwene mfa nni wɔn ho adwuma.

Asemisa Mfiase

- “Bere bi wɔda mu, na woho yɛ wo mmere paa na aduan nni ho yiye? Na ɛte sɛn?”

Siesie Asem No

“Guan mo ani na monim sɛ mote wɔ ɔman so, wɔ beɔ so. Moante akyirikyiri fi mo fie efisɛ mopɛ sɛ mote Yesu kasa. Mo baa ha anɔpa na afei abɔ akyire awia, ɛyɛ ho ho na moanni aduan da.

Bue mo ani na muntie nea ɛrekɔ so wɔ yen Bible asem no mu.”

Asem No: Yesu Ma Aduan Na Ɔyɛ Ahyɛde

Paw ɔpɛfoɔ anaa ɔpɛfoɔ bi pii, senea mo kuo no yɛ kɛse. Ma wɔn basket a ɛwɔ aduan anaa nkate so. Ma ɔpɛfoɔ no fa aduan no kyɛ wɔn bere a wokenkan asem no.

Mmoa Ahohia: Mpɔmpɔ aduan nhoma mu tumi yɛ dede na ɛtumi yɛ akyinnye. Hwehwe nea ɛbeyɛ a ɛfata a wode bɛma mo kuoni.

Ka kyere kuoni a wɔaka no sɛ wɔn yɛ ɔman dodoɔ 5,000 mu.

“Ka kyere won nyinaa se wontena ase,’ Yesu kae. Na wontenaa ase wo mfuturo so. (Mmarima pe ara yee 5,000.) Afei Yesu faa brodo no, hyiraa Onyankopon, na ode maa oman no. Afei yee saa ara nso ne mpataa no. Na won nyinaa didi kosii se womee won ho.”

- **“Asem: Nnipa dodoo ben na wowa oman no mu?”** (Mmarima 5,000, a ekyere se na woboro 5,000.)
- **“Asem: Den na Yesu yee de brodo 5 ne mpataa 2 no?”** (Oboro mpae, hyiraa Onyankopon, na oma wokyee maa oman no.)
- **“Asem: Den na eyi kyere fa Yesu ho se ohwe nipa a wohia ade ho?”** (Yesu hwe na oma ade.)

Yohane 6:12-13:

“Bere a won nyinaa mee won ho no, Yesu ka kyeree n'asuafo se, ‘Monboaboa nea aka nyinaa ano, na biribiara nnsae.’ Na woboaboa nea aka nyinaa ano maa akyede beye baskets 12 a eye akyire brodo a nnipa no dii fii brodo a yede beye 5 no mu.”

- **“Asem: Den na nnipa no didii?”** (Womee won ho.)
- **“Asem: Nea aka ye den?”** (Baskets 12 mu aduan.)
- **“Asem: Den na eyi kyere fa nea Yesu betumi aye de biribi kakraa ye?”** (Onyankopon ma yen de ye akwan nyinaa.)

Yohane 6:14:

“Bere a nnipa no huu anwonwadee a yee no, woka se, ‘Ampa, ye Odiyifo a yeretwen no!’”

- **“Asem: Den na nnipa no buaa wo anwonwadee yi akyi?”** (Wokaa se Yesu ye odiyifo.)

“Wo asem yi mu, yehunu se Yesu hwe yen ho a yehia ade. Yesu huu se na nnipa no ho ye won mmerɛ efise na won ho ye won yaw, na ohwee won na ode aduan maa won. Yesu kyeree ne tumi se Onipa Ba Onyankopon no se obooom aduan no.

Yehunu abofra no gyidi a okyeree se ode ne aduan kakraa no maa Yesu.

Yehunu se Onyankopon de yen de bema yen asem pii. Wuhuu se nea aka no koraa boro nea efi mfiase no!”

Mpaebɔ To Mu

Da Onyankopon ase se Ono ne nea oma yen ho hia nyinaa ye aduan.

Kuw Ketewa Adesua 2

20-25 Simma

Kye Asem Titire: Se yede yen ho to Yesu so a, yehu se owo tumi se obehwe yen so.

Dwumadi: Wubema Anaa?

Asemfua: Boa mma no ma wonsusuw ho wo ayamye ne gyidie ho wo won nipadua so se wonho dwuma so yen nhweso a eye nea wobetumi de ama Yesu.

Nneema a Wchia:

- ☐ Prente 2, abodin a ekyere nneema a yeda ho da, nneyee, anaa nsem a eba mu
- ☐ Wope a: Akyerede “YIW” ne “MENNYA ADWENE” kese ma afã biara wo dan no mu
- ☐ Fie a eba ho ma mma no betumi ako ne akoba

Nhyehyee:

“Wo yen asem nne no, abarimaa bi de ne aduan ketewa maa Yesu, na Yesu de no didii maa mpempem! Bere bi yete nka se nea yewo no nni mfaso anaa ne keseye ye ketewa, nanso Yesu betumi de nea yema no biara aye adwuma ama afoforo. Momma yeye agoro bi senea yebahunu saa no!”

Se abofra no bede ade no anaa mmoa wo nsem no mu a, osore anaa oko afã a ewo “YIW” ho wo dan no mu.

Se onni adwene anaa obeye a obeko akyire no a, otena ase anaa oko afã a ewo “MENNYA ADWENE” ho.

Kenkan nsem koro pe bere biara na ma mma no nko fa a ekyere won mmuae no. Afei, bisa nsem tiaa bi anaa fa bere 5-sekend senea Yesu betumi de eyi aye adwuma.

Wo awiei no, fa obiara bra abetena mfinimfini na ka se:

“Enye bere nyinaa mmerew se yede nea yewo bema, titiriw se eye ketewa anaa eye den se yebekye. Nanso senea abarimaa no de ne aduan ketewa maa Yesu no, se yede yen bere, yen do, yen nsem, yen mmoa ma Yesu a — obeye nneema KESE wo mu. Enye biribiara a eye ketewa a Yesu ntumi mfa nni dwuma!”

Bisa:

“Biribi ben na wususuw se wubetumi de ama Yesu bosome yi mu senea wubetumi aboa obi foforo?”

Mmoa Mu Nsem: Fa Asem Kɔkɔbo Kɔwɔ ho senea abofra no betumi aka asem no bio wɔ Yohane 6:1-14. Bisa nsem bi a ebema won asusuw ho senea ekɔ mu ne nea ekyerɛ yen fa Yesu ho.

Dwumadi: “Krataa Ahweyi” Ma Obi a Ohia Mmoa

Asemfua: Mma no bete ase se Yesu hwe yen ho na ɔpe se yen nso yehwe afoforo so.

Senea wobɛboa mma no ma wɔda adɔe ne akokoduru adi kyere obi a ɔye yaw, ɔyare, ɔye n’akyi mpɔmpɔ, anaa ɔrehyia ɔhaw — senea won nsem ne won nneyɛe betumi akyerɛ Yesu dɔ.

Nneema a Wɔhia:

- Krataa a eye den anaa krataa a wɔaduru mu (baako ma abofra biara)
- Kreyɔns, makɔɔkɔ, anaa pensile a wɔabɔ ho mmaa
- Sticker (akoma, anim dɛ, nsennennen, ne nea ete saa)
- Wɔpe a: Glue, nsoma, nneema ketewa a eye fe
- Wɔpe a: Nsem a wɔatintim fi Baebɔ mu te se:
 - “Yesu dɔ wo!”
 - “Onyankopɔn hwe wo so.”
 - “Woye nko ara da.”
 - Hebrifo 13:8 – “Yesu Kristo ye ɔno ara nna koro no, nne ne daa.”

“Yesu hwe yen ho, na ɔpe se yen nso yehwe afoforo so. Ekwan baako a yebɛfa so aye eyi ne se yebetwere krataa a eye dɔ ma obi a obetumi ahia akokoduru.”

Bisa:

- **“Hena na wususuw se ohia krataa a eye dɔ nne?”**
(Ideas: Obi a ɔyare, ɔne nkurofo nni ho, ɔye akwidifo a ɔhyia ɔhaw, obi a ɔkɔɔ akwirikyiri, obi wɔ abusua mu.)
- “Nsem ben na ebema obi ahu se ɔdɔ ne ɔwɔ akokoduru?”

Ma abofra biara nni mu senea ɔpe se ɔde krataa no bema obi.

Wɔ anim: Hyɛ nsɛnhyɛso, fa sticker, anaa nsɛm a ɛyɛ dɛ tɛ sɛ “Onyankopɔn dɔ wo,” “Mɛpɛ sɛ wunya ahodɛn bio,” anaa “Woyɛ nko ara da!”

Wɔ mu: Boa wɔn ma wɔtwɛrɛ nsɛm tiaa a ɛyɛ dɔ. Ma mma ketewa nsɛm tɛ sɛ:

- “Merekɛ wo nnɛ.”
- “Yesu dɔ wo na mɛ nso saa.”
- “Mɛpɛ sɛ krataa yi ma w’ani gye!”

Fa Nsɛm Baebɔɔ (Wɔpɛ a): Ma wɔn nsɛm a wobɛtumi akɔtwɛrɛ anaa dɛ sticker a wɔatintim ho a ɛwɔ nsɛm tɛ sɛ Hebrifo 13:8.

Kɔ Mu Denden

- “Adɛn nti na wususuw sɛ abarimaa no kyɛɛ nɛ aduan maa Yesu?”
- “Wote ase sɛ akyidifo no yɛɛ dɛn bɛrɛ a wɔhunuu sɛ aduan no reyɛ dɔɔso?”
- “Asɛm yi kyɛrɛ yɛn dɛn fa gyidie a yɛdɛ to Yesu so ho?”
- “Dɛn na ɛkyɛrɛ sɛ Yesu nɛ Nkateɛdɛɛ a Ɔma Asetena?”
- “Sɛnea yɛtɛɛ yi, yɛbɛtumi dɛ yɛn ho bɛto Yesu so wɔ yɛn ho ahia ho dɛn?”
- “Kwan bɛn na yɛbɛfa so akyia nea yɛwɔ ama afoforo sɛnea abarimaa no yɛɛɛ?”

Awiee Nhyiamu

5-10 Simma

- “Wote sɛn sɛ wubenya krataa te sɛ eyi?”
- “Adɛn nti na wususuw sɛ Yesu pɛ sɛ yɛhwɛ nnipa so te sɛ eyi?”
- “Hena bio na wubetumi akokoduru bosome yi mu?”

Ma mma no fa krataa no kɔ fie sɛ wɔde bɛma anaa wɔbetow so wɔ abusua no mu.

Mmuae Ne Adwene Ho Dwumadi

Bɔ Mpae Na Gyae Kuw No

- Prente nsem Baebɔɔ no.
- Sua nsem Baebɔɔ a ewɔ adesua yi mu (Hebrifo 13:8). Kɔhwɛ Agoro a ɛfa Nsem Baebɔɔ Mu nsemso no.
- Bɔ mpae ne mma no na gyae wɔn.

Agoro

Mere: 25

Agoro: Brodo ne Nam To

Nneema a Ehiahia:

- ☐ Nkuto anaa basket abien
- ☐ Bean bags anaa aboo ketewa a wookyerew so “brodo” ne “nam” (anaa nsema a wootintim brodo ne nam ho)

Senea Wobeye No:

- Kyekye won ako akuw abien. Akuw no begyina nsian a wواهye ho.
- Akuw no beto “brodo ne nam” ako basket no mu fi akirikyiri.
- Ma akonta de kye akuw a wooto mu yiye.

Asem a Eka Ho: Senea abofra no maa n'aduan ketewa no, saa ara na mo nso morekye mo “aduan.” Yesu de ketewa no dii dwuma ma nnipa bebre nyaa nhyira.

Agoro: Aka No Ho Ntemntem

Nneema a Ehiahia:

- ☐ Basket anaa nkuto ketewa 12
- ☐ Aduan plastik a wode bo agoro
- ☐ Bean bags, nneema ketewa, ne timer

Senea Wobeye No:

- Hye baskets no ase wo gyinabea, na ye nomba 1 kosi 12 so, a ekyere basket 12 a aka no ho.
- Kyekye mmofra no ako akuw.
- Wobefa nneema ketewa a ekyere “aka no ho” na wode behye nkuto no mu ansa na bere no awie.
- Akuw a woboaboa nneema pii no bedi nkonim.

Asem a Eka Ho: Monkae se Yesu maa aduan no dooso? Woboaa aka ho 12 basket! Onyankopon kyere se ode beye dodo.

Agoro: Mpotam Mpaabo

Nneema a Ehiahia:

- ☐ Hwee

Senea Wobeye No:

- Paw onipa baako se “Yesu.” Ono na obeye nea ode ne nsa beka aforo.
- Se ode ne nsa ka obi a, nea wooka no beka ne nsam. Eyi kyere se aduan ne nhyira no reba dodo.
- Se wotoa so a, won a wooka no beye aketewa ketewaa kosi se obiara aka ho.

Asem a Eka Ho: Senea aduan no dooso ara na Yesu asem no nso redooso se nnipa pii gye No di.

Agoro: Brodo Num ne Nam Mmienu Gyina-Ye Agoro

Nneema a Ehiahia:

- ☐ Mmusika
- ☐ Nsema a wootwitwa se nam ne brodo (anaa nsem a woadwene mu aye)

Senea Wobeye No:

- Twa mmusika ma mmofra no suae.
- Se mmusika no gyina a, frɛ “Nam” anaa “Brodo.”
- Se woka “Nam” a, mmofra no yɛ nsusui se nam wɔ wɔn nsam.
- Se woka “Brodo” a, wɔn nsa beye kyɛfa kɛse wɔ wɔn ti so.
- Se obi yɛ nea enko yie a, ɔte mpɔtam no mu.

Asem a Eka Ho: Abɔfra no de brodo num ne nam mmienɔ pɛ na Yesu maa eyɛ dodoɔ ma nnipa bebreɛ.

Agorɔ: Basket Gyegye Nsɔhwe

Nneɛma a Ehiahia:

- ☐ Basket
- ☐ Abɔɔ ketewa
- ☐ Bean bags anaa aduan agorɔ nneɛma

Sɛnea Wɔbeyɛ No:

- Kyekyɛ mmofra no ako nkyi abien.
- Obiako bɛde basket no bɛgyegye wɔ ne ti so, na ne yɔnko de “brodo ne nam” (nneɛma ketewa) beyɛ mu.
- Wɔmpa nantew mu ho nyinaa a wɔmmpa basket no gu.
- Se basket no hweɛ a, wɔsan fi ase.

Asem a Eka Ho: Asuafoɔ no boaboa aka no ho aduan no nyinaa ano yiye akyiri. Yesu ma yɛn dɔɔso sen nea yɛhia.

Agorɔ: Brodo Hwehwe

Nneɛma a Ehiahia:

- ☐ Nsema a wɔatwitwa se brodo (krataa anaa foam) a wɔahintaw wɔ dan no mu

Sɛnea Wɔbeyɛ No:

- Hintaw nsema a eyɛ brodo wɔ dan no mu.
- Kyekyɛ mmofra no ako akuw ketewa, na ma wɔn hwehwe nsema no.
- Akuw a wɔboaboa pii no brɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ no.

Asem a Eka Ho: Bere a Yesu yɛ anwonwadeɛ no, aduan no dɔɔso ma obiara, na aka no ho nso wɔ ho!

Agorɔ: “Hena Betumi Aka?” Agorɔ

Nneɛma a Ehiahia:

- ☐ Hweɛ

Sɛnea Wɔbeyɛ No:

- Ma wɔn nyinaa tena abɔnten mu abɔ mu kɔkɔ.
- Bisa wɔn se: “Se wo wɔ brodo baako na wo nnamfoɔ baanu yɛ ɔkɔm, dɛn na wode beyɛ?”
- Fa ho ma mmofra no nyinaa ka wɔn adwene.
- Akyiri yi, kyerekyere wɔn se abɔfra no a ɔwɔ Bible mu kyekyɛ nea ɔwɔ ketewa no maa Yesu, na Yesu danee dodoɔ.

Asem a Eka Ho: Saa agorɔ yi kyere se Yesu betumi de nneɛma ketewa ayɛ adeɛ kɛseɛ. Sɛnea abɔfra no de ne aduan ketewa kyɛ nnipa mpempem, saa ara Yesu betumi de yɛn akyɛdeɛ ne yɛn gyidi ama afoforɔ atumi anya nhyira.

Prentwe 18.1

